

Ke Eng se se Farologaneng?

A o ka kgona go bona dilo tse tharo tse di sa tshwaneng fa gare ga setshwantsho A le setshwantsho B? Kwala dikarabo tsa gago mo meleng e e fa tlase fano mme o bo o feleletsa ditshwantsho tseno ka go di tsenya mebala. NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 25:23, 30, 31, 37; 30:1-7; Lefitiko 24:5, 6.

1.
2.
3.
4. Ke setshwantsho sefe se se siameng, a ke setshwantsho A kgotsa setshwantsho B?

TSE GO KA TLOTLIWANG KA TSONE:
Baporesiti ba ne ba tshwanetse go dira eng pele ba bereka mo motlaaganeng? NTLHA E E KA THUSANG: Bala Ekesodo 30:17-21. Fa e le gore o batla go itumedisa batsadi ba gago le Jehofa, go botlokwaga go le kana kang gore o nne phepa? Mo godimo ga go nna phepa mo mmeleng, o ka nna phepa ka tsela efe e nngwe? NTLHA E E KA THUSANG: Bala 1 Bakorintha 6:9-11; 2 Bakorintha 7:1.

DILO TSE DI KA DIRWANG KE LELAPA:
Dira gore mongwe le mongwe mo lelapeng a dire dipatlisiso ka dintlha tse di malebana le "Lefelo le le Boitshepo" mo motlaaganeng. (Bahebera 9:2) Morago ga moo, kopanang mme lo tlotle ka ntlha e le nngwe e ntsha e lo ithutileng yone. NTLHA E E KA THUSANG: Bala Pesalema 119:105; 141:2; Mathaio 4:4; Johane 4:34; Tshenolo 8:4.

